

1743.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 i člana 89 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 18 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Prvoj - konstitutivnoj sjednici u 2020. godini, dana 17. decembra 2020. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU BROJA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE
27. SAZIVA**

Član 1

Skupština Crne Gore 27. saziva ima tri potpredsjednika.

Dva potpredsjednika biraju se iz parlamentarne većine, a jedan potpredsjednik iz opozicije.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 00-74/20-35/1

EPA: 80 XXVII

Podgorica, 17. decembar 2020. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva
Predsjednik,
Aleksa Bečić, s.r.**

1744.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 i člana 89 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 18 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Prvoj - konstitutivnoj sjednici u 2020. godini, dana 17. decembra 2020. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZBORU DVA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE 27. SAZIVA**

Član 1

Za potpredsjednike Skupštine 27. saziva biraju se:

1. dr Branka Bošnjak i
2. dr Strahinja Bulajić.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore.”

Broj:00-74/20-36/1; 00-74/20-37/1
EPA 81 XXVII; 82 XXVII
Podgorica, 17. decembar 2020. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva
Predsjednik,
Aleksa Bečić, s.r.

1745.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 3e i tač. 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE
UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 22 do 5 časova narednog dana, osim za:

- lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji - uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac,

- učenike koji se vraćaju iz škole, do objekta stanovanja, na osnovu potvrde koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

- lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,

- zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava,

- djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta,

- lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta;

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja u vremenu od petka od 22 časa do ponedjeljka u 5 časova, osim za:

- motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu lijekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),

- prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom

linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnom prevozu putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,

- lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

3) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.);

4) zabrana prisustva i zadržavanja više od četiri punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke, na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac i članova zajedničkog porodičnog domaćinstva;

5) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost, priređivača igara na sreću i privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu da:

- rad organizuju, u periodu od 7 do 20 časova,

- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (u daljem tekstu: propisane mjere), sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i mail adresa),

- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

6) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, da:

- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,

- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,

- ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,

- obezbijede obaveznu kontrolu broja lica u objektu (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),

- na vidnom mjestu jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza) i dozvoljeni broj lica koja istovremeno mogu da budu u objektu,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na izu/izlazu u objekta,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

7) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima da svoj rad organizuju na način, da:

- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,

- unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,

- na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova bude najmanje dva metra,

- za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, tako da rastojanje između njih bude najmanje dva metra, mjereno u svim pravcima,

- pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući catering, organizuju u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca,

- onemogućuće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,

- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,

- zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja u tom objektu;

8) obaveza privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji se bave ugostiteljskom djelatnošću i organizuju izvođenje zabavno-muzičkog programa, da taj program organizuju na način, da:

- pjevači i muzičari - članovi benda/orkestra poštuju međusobnu fizičku udaljenost od najmanje dva metra, kao i da prilikom izvođenja zabavno-muzičkog programa nose zaštitne maske, osim pjevača i muzičara koji sviraju duvačke muzičke instrumente,

- se obezbijedi fizička udaljenost između gostiju i pjevača i muzičara-članova benda/orkestra od najmanje četiri metra, a ako to nije moguće, od gostiju moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima visine od najmanje dva metra,

- zabrane gostima igranje i plesanje;

9) obaveza nošenja zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta, u zatvorenom i otvorenom prostoru, uključujući i djecu stariju od pet godina, uz obavezno poštovanje fizičke udaljenosti od najmanje dva metra između lica, osim u objektima stanovanja;

10) obaveza ustanova kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl.) da rad organizuju u periodu od 7 do 20 časova, uz poštovanje preporuka Instituta;

11) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji upravljaju skijalištima da rad skijališta organizuju, uz:

- poštovanje međusobne udaljenosti skijaša od najmanje dva metra tokom čekanja u redu,

- nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta,

- korišćenje žičare tako da jednu skijašku korpu koristi samo jedno lice, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva ili dva lica, ako sjede na krajnjim sjedištima, a nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva;

12) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitness centrima i teretanama da:

- rad organizuju, u periodu od 5 do 18 časova,

- na ulazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o broju lica koja mogu istovremeno da borave u objektu,

- u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,

- zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga/vježbanja,

- korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali,

- zabrane vježbanje lica u grupi - grupnih treninga;

13) obaveza vjerskih zajednica da vjerske obrede obavljaju na način, da:

- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine vjerskog objekta može da se nalazi jedno lice, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,

- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku,

- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta, na vidnom mjestu istaknu obavještenje o maksimalno dozvoljenom broju lica koja istovremeno mogu da borave u vjerskom objektu, uz poštovanje propisanih mjera,

- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti na otvorenom prostoru, tako da se na četiri kvadratna metra površine može nalaziti jedno lice, uz poštovanje propisanih mjera i zadržavanje najviše do 30 minuta na tom prostoru,

- odrede najmanje jedno lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera,

- onemogućće dodirivanje ili drugi fizički kontakt sa predmetima za zajedničku upotrebu,

- svoje aktivnosti i vjerske obrede obavljaju bez prisustva vjernika u vjerskim objektima kad god je to moguće;

14) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da:

- obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije,

- svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;

15) zabrana održavanja treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih mjera;

16) zabrana zadržavanja igrača u/ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

17) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije), osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

18) zabrana rada dječjih igraonica;

19) zabrana izdavanja smještajnih jedinica za boravak više od dva lica, osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva;

20) zabrana rada disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

21) zabrana organizovanja dočeka i proslave Nove 2021. godine u zatvorenom i na otvorenom prostoru;

22) primanje saučesća i obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice, uz prisustvo najviše deset lica istovremeno i obavezno nošenje zaštitnih maski.

Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 tačka 5 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama dužni su da odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koje mora na odjeći da nosi vidljivu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.

Obaveza iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na privredna društva i preduzetnike kojima u objektu istovremeno obavlja radne zadatke do troje zaposlenih.

Potvrda koju izdaje poslodavac u slučaju iz stava 1 tač. 1, 2, 4 i 7 ovog člana data je na obrascu, koji čini sastavni dio ove naredbe.

Član 2

Zabranjuje se organizovanje svih stručnih i naučnih skupova (seminari, kongresi i sl.) u periodu od 28. decembra 2020. godine do 11. januara 2021.godine, osim prijavljenih skupova koji se mogu održati, uz prisustvo najviše 25 lica, u trajanju do 60 minuta i uz poštovanje propisanih mjera.

Član 3

Izuzetno od člana 1 tačka 1 ove naredbe, izlazak iz objekata stanovanja dozvoljava se 24. decembra u vremenu od 22 do 5 časova 25. decembra 2020. godine i 5. januara u vremenu od 22 do 5 časova 7. januara 2021. godine, radi prisustva vjeskom obredu, uz poštovanje propisanih mjera.

Član 4

Privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost zabranjuje se rad 24, 25, 30 i 31. decembra 2020. godine i 1, 2, 6, 7 i 8. januara 2021. godine, osim pripreme i dostavljanja hrane - catering u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca.

U periodu iz stava 1 ovog člana hoteli su obavezni da:

- organizuju rad restorana samo za goste hotela u periodu od 7 do 16 časova, kao i usluge usluživanja hrane u sobama (room service),
- zabrane rad bazena i spa centara,
- zabrane zabavno-muzički program.

Član 5

Zabranjuje se putnički međugradski saobraćaj, u skladu sa članom 1 tačka 2 ove naredbe, u vremenu od 22 do 5 časova i to:

- 24, 28 i 30. decembra 2020. godine,
- 4, 6 i 8. januara 2021. godine.

Član 6

Ulazak u Crnu Goru dozvoljen je crnogorskim državljanima i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, uz negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom, koji su izdati od registrovane laboratorije i nijesu stariji od 72 časa.

Lica iz stava 1 ovog člana koja ne posjeduju test mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.

Licu iz stava 2 ovog člana samoizolacija može da se prekine nakon isteka šest dana trajanja karantina, odnosno samoizolacije, uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), izdat od registrovane laboratorije.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, ulazak iz druge države u Crnu Goru dozvoljen je crnogorskim državljanima i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori bez testa, ako tamo nijesu boravili duže od 48 časova, uz određivanje mjere

zdravstvenog nadzora, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije koje se izdaje na graničnom prelazu, odnosno na mjestu ulaska u Crnu Goru.

Promet roba za potrebe Crne Gore kao i tranzit robe ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta.

Član 7

Ulazak u Crnu Goru dozvoljen je strancima uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, dozvoljen je ulazak i kretanje u Crnoj Gori bez testa, u skladu sa preporukama Instituta, licima koja obavljaju poslove od javnog interesa, odnosno od posebnog ekonomskog interesa za državu, i to:

- 1) zdravstvenim radnicima i licima sa istraživačkim, odnosno sa naučnim zvanjem;
- 2) licima koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
- 3) diplomatama, osoblju međunarodnih organizacija, vojnim licima i licima koja pružaju humanitarnu pomoć, u vršenju njihovih poslova;
- 4) licima kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga;
- 5) rezidentima Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Kosovo i Republike Albanije radi tranzita – bez zadržavanja u Crnoj Gori, uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, u skladu sa preporukama Instituta;
- 6) stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

Član 8

Ulazak i izlazak iz Crne Gore obavlja se preko graničnih prelaza neprekidno tokom 24 časa svakodnevno, osim preko graničnog prelaza Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin i graničnog prelaza Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče koji se obavlja u periodu od 7 do 19 časova.

Član 9

Mjere iz čl. 1, 6, 7 i 8 ove naredbe su privremenog karaktera i primjenjivaće se do 11. januara 2021. godine.

Član 10

Odredbe čl. 6 i 7 ove naredbe primjenjivaće se od 25. decembra 2020. godine.

Član 11

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važe:

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 43/20),
- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 50/20, 53/20, 57/20, 62/20 i 86/20),
- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 60/20, 62/20, 64/20, 69/20, 85/20, 86/20, 91/20 i 92/20),
- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 66/20, 67/20, 68/20, 73/20, 75/20, 85/20, 86/20, 97/20 i 98/20),
- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 110/20, 112/20 i 119/20).

Član 12

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/1754

Podgorica, 21. decembra 2020. godine

Ministarka,

dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

POTVRDA

za izlazak iz objekta stanovanja / međugradsko putovanje

Logo znak poslodavca -----
Naziv, sjedište i adresa -----
Broj -----
Datum -----

Dozvoljava se zaposlenom -----, raspoređenom na radno mjesto--
----- da može da izlazi iz objekta stanovanja u vremenu od ----- do -----
časova, od --- do dana -----20__ godine /da putuje vrijeme polaska ----- i
povratka----- od ----- do -----), radi obavljanja redovnih radnih zadataka-----
-----.

Potvrda se izdaje radi obavljanja redovnih radnih zadataka, važi do -----
--- 20__ godine i u druge svrhe se ne može koristiti.

Ime, prezime i potpis odgovornog lica

Pečat poslodavca

Kontakt podaci odgovornog lica poslodavca (broj telefona i mejl adresa)

1746.

Na osnovu člana 50 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", br. 55/16, 40/19 i 66/19) i člana 12 stav 2 tačka 4 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, br. 36/17 i 91/20), uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore date Zaključkom broj 07-5226 od 27. novembra 2020. godine, Odbor Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na sjednici održanoj 11.12.2020. godine donio je

**ODLUKU
O IZNOSU NAKNADE KOJU PLAĆAJU VRŠIOCI REGULISANIH KOMUNALNIH
DJELATNOSTI U 2021. GODINI**

Član 1

Vršioци regulisanih komunalnih djelatnosti u 2021. godini plaćaju naknadu Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) u iznosu utvrđenom ovom odlukom.

Član 2

Vršilac regulisane komunalne djelatnosti je privredno društvo, odnosno preduzetnik koji vrši regulisanu komunalnu djelatnost javno vodosnabdijevanje ili/i upravljanje komunalnim otpadnim vodama (u daljem tekstu: vršilac).

Član 3

Iznos naknade iz člana 1 ove odluke određuje se na osnovu:

- godišnjih troškova utvrđenih finansijskim planom Agencije za obavljanje poslova regulacije regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu, i
- podataka o broju korisnika, iz Godišnjeg izvještaja o aktivnostima Agencije vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2019. godinu.

Član 4

Iznos naknade iz člana 3 ove odluke utvrđuje se na mjesečnom nivou prema sljedećoj formuli:

$$NV = JN * (K_{jv} + K_{ukov})$$

gdje je:

JN – jedinična naknada;

K_{jv} – broj korisnika javnog vodosnabdijevanja (po vršiocu);

K_{ukov} – broj korisnika usluge upravljanja komunalnim otpadnim vodama (po vršiocu);

Jedinična naknada (**JN**) računa se po sljedećoj formuli:

$$JN = \frac{UT}{K_{jvU} + K_{ukovU}} / 12$$

gdje su:

JN – jedinična naknada;

UT – ukupni troškovi Agencije za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom;

K_{jvU}– ukupan broj korisnika usluge javnog vodosnabdijevanja u Crnoj Gori;

K_{ukovU}– ukupan broj korisnika usluge upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori.

Iznos jedinične naknade, utvrđuje se primjenom formule iz stava 2 ovog člana, u visini od 0,0505 eura na mjesečnom nivou po korisniku usluge koju vršilac pruža obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti.

Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, naknada koju plaćaju vršioци koji obavljaju regulisanu komunalnu djelatnost upravljanja komunalnim otpadnim vodama koja obuhvata isključivo crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama, iznosi 16,67 eura na mjesečnom nivou.

Član 5

Za vršioce koji započinju obavljanje djelatnosti i ne raspolažu podacima iz člana 3 stav 1 alineja 2 ove odluke, naknada se utvrđuje na osnovu procijenjenih podataka o broju korisnika.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj, 20/4707-2

Podgorica, 11.12.2020. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

1748.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 35 stav 3 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), na 126. sjednici od 16.10.2020. godine, donosi

R J E Š E N j E
O OKONČANJU JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE

1. Utvrđuje se da na javnu ponudu GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT", reg. broj 37748m, sa sjedištem u Graz, Austrija - Herrengasse 18-20, (u daljem tekstu: Sticalac) za preuzimanje Osiguravajućeg društva "SWISS OSIGURANJE" AD Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Josipa Broza Tita br.23a, upisanog u Registar Komisije pod brojem 67 (u daljem tekstu: Emitent), u roku propisanom Zakonom i utvrđenom u Prospektu, prijavljeno je 25.394 akcija sa pravom glasa emitenta, što čini 4,516 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta, po cijeni od 10,67 € po akciji.

Broj: 07/2-2/8-20
Podgorica, 16.10.2020. godine

Komisija za tržište kapitala
Predsjednik Komisije
dr **Zoran Đikanović**, s.r.

1749.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), postupajući po Zahtjevu Sticaoca Dušana Đurovića, na 130. sjednici od 19.11.2020. godine donosi

R J E Š E N j E
O ODOBRENJU OBAVEZNE JAVNE PONUDE ZA
PREUZIMANJE

Dušanu Đuroviću, lk.br.228295089, sa prebivalištem u Nikšiću, Podgorički put b.b. (u daljem tekstu: Sticalac), odobrava se obavezna javna ponuda za preuzimanje Akcionarskog društva "MEHANIZACIJA I PROGRAMAT" Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, Voja Deretića b.b., (u daljem tekstu: Emitent), kojom se nudi otkup 137.620 akcija sa pravom glasa po cijeni od 1,7€ po akciji, a koja važi 60 dana od dana objavljivanja prospekta za preuzimanje.

Broj: 07/2-4/6-20

Podgorica, 19.11.2020. godine

Komisija za tržište kapitala
Predsjednik Komisije
dr **Zoran Đikanović**, s.r.

1750.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), postupajući po Zahtjevu Sticaoca AG društva za investicije d.d, Kamnik, Republika Slovenija, na 132. sjednici od 10.12.2020. godine donosi

R J E Š E N j E
O ODOBRENJU DOBROVOLJNE JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE

AG društva za investicije d.d., broj u Sudskom registru 5376394000, poreski broj : SI 98369547, sa sjedištem u Kamniku, ulica Kajuhova pot 4, Republika Slovenija (u daljem tekstu: Sticalac), odobrava se dobrovoljna javna ponuda za preuzimanje Akcionarskog društva "OTRANTKOMERC" AD Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Trg Nezavisnosti br. 13, (u daljem tekstu: Emitent), kojom se nudi otkup 1.178.601 akcija sa pravom glasa po cijeni od 0,6€ po akciji, a koja važi 15 dana od dana objavljivanja prospekta za preuzimanje.

Broj: 07/2-6/3-20

Podgorica, 10.12.2020. godine

Komisija za tržište kapitala
Predsjednik Komisije
dr **Zoran Đikanović**, s.r.

1751.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu čl. 50 st. 5 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18), člana 2 stav 1 tačka 1 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore" br. 70/18 i 23/19) a u vezi sa čl. 240 stav 8, čl. 241 i 247 tačka 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20), na zahtjev emitenta "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" a.d. Podgorica, na 132. sjednici od 10.12.2020. godine, donosi

R J E Š E N j E

1. Evidentira se restrukturiranje privrednih društava spajanjem uz pripajanje društva preuzimaoca "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" a.d. Podgorica i preuzetog društva "PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, MEBER OF OTP GROUP" te da akcionarski kapital društva preuzimaoca "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" a.d. Podgorica ostaje nepromijenjen.

2. Poništavaju se akcije preuzetog društva "PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, MEBER OF OTP GROUP" i to: 96.736 akcija, simbol: POBA, ISIN: MEPOBARA1PG4, pa se emitent "PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, MEBER OF OTP GROUP" briše iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za tržište kapitala i registara hartija od vrijednosti Centralno Klirinško Depozitranog Društva a.d. Podgorica.

Broj: 02/3e-16/2-20
Podgorica, 10.12.2020. godine

Komisija za tržište kapitala
Predsjednik Komisije
dr **Zoran Đikanović**, s.r.

1752.

Na osnovu člana 57 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU GENERALNOG SEKRETARA
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Razrješava se Miodrag Kankaraš dužnosti generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova, zbog prestanka mandata ministra.

Broj: 07-5371/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1753.

Na osnovu člana 57 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU GENERALNE SEKRETARKE
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Za generalnu sekretarku Ministarstva vanjskih poslova, imenuje se Milica Perišić, profesorica francuskog jezika i književnosti.

Broj: 07-5370/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore,
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1754.

Na osnovu člana 57 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA U
MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA

Za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova, imenuje se Ljubomir Mišurović, ambasador u Ministarstvu, diplomirani filolog.

Broj: 07-5372/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1755.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, imenuje se Zoran Miljanić, diplomirani pravnik bezbjednosti.

Broj: 07-5395/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1756.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, imenuje se Rade Milošević, Spec.Sci – Evropske studije.

Broj: 07-5396/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore,
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1757.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE SEKRETARKE
U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Razrješava se Angelina Živković dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, zaključno sa 4. decembrom 2020. godine, zbog prestanka mandata ministra saobraćaja i pomorstva.

Broj: 07-5397/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1758.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Razrješava se Muamer Hajdarpašić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, zaključno sa 4. decembrom 2020. godine, zbog prestanka mandata ministra saobraćaja i pomorstva.

Broj: 07-5398/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1759.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU KAPITALNIH INVESTICIJA

Za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija, imenuje se Zoran Radunović, diplomirani inženjer metalurgije.

Broj: 07-5399/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1760.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU KAPITALNIH INVESTICIJA

Za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija, imenuje se Marko Perunović, inženjer za istražno bušenje.

Broj: 07-5400/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1761.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

Za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, imenuje se spec. dr Borko Bajić.

Broj: 07-5410/3

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1762.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

Za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, imenuje se Veljo Čađenović, diplomirani pravnik.

Broj: 07-5409/3

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1763.

Na osnovu člana 15 stav 2 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANjU SAVJETNIKA
PREDSJEDNIKA VLADE CRNE GORE

1. Za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za informacione tehnologije, imenuje se Dejan Abazović, magistar elektronike, telekomunikacija i informatike.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5484/3

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1764.

Na osnovu člana 74 st. 1 i 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU V.D. DIREKTORICE
KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE

Razrješava se dr Danijela Đurović - Raonić dužnosti v.d. direktorice Kliničkog centra Crne Gore.

Broj: 07-5406/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1765.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU DIREKTORICE
KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE

Za direktoricu Kliničkog centra Crne Gore, imenuje se spec. dr Ljiljana Radulović.

Broj: 07-5408/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1766.

Na osnovu člana 74 stav 1, a u vezi sa članom 76 stav 1 tačka 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Razrješava se prof. dr Boban Mugoša dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje, prije isteka mandata, na lični zahtjev.

Broj: 07-5405/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1767.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DIREKTORA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Za direktora Instituta za javno zdravlje, imenuje se spec. dr Igor Galić.

Broj: 07-5407/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1768.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Razrješava se Damir Davidović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zaključno sa 4. decembrom 2020. godine, zbog prestanka mandata predsjednika 41. Vlade Crne Gore – rukovodioca radom Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Broj: 07-5411/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1769.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU EKOLOGIJE, PROSTORNOG
PLANIRANJA I URBANIZMA

Za državnog sekretara u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, imenuje se prof. dr Danilo Mrdak, doktor bioloških nauka.

Broj: 07-5412/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1770.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU EKOLOGIJE, PROSTORNOG
PLANIRANJA I URBANIZMA

Za državnog sekretara u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, imenuje se Aleksandar Ašanin, master arch.

Broj: 07-5413/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1771.

Na osnovu člana 46 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20) i člana 25 stav 2, a u vezi sa članom 28 stav 1 tačka 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O OPOZIVU PET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA CRNE GORE

1. Opozivaju se sa dužnosti člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, predstavnika osnivača:

- Vladan Joković, direktor Uprave carina,
- dr Milanko Damjanović, Mašinski fakultet,
- Nataša Pešić, ranija generalna sekretarka Vlade Crne Gore,
- Tatjana Bulatović, ranija sekretarka Ministarstva sporta i mladih i
- Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5438/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1772.

Na osnovu člana 46 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20) i člana 25 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA CRNE GORE

1. Za članove Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, predstavnike osnivača, imenuju se:

- dr Budimir Aleksić,
- prof. dr Vladimir Božović, Prirodno-matematički fakultet,
- dr Milena Burić, Filološki fakultet,
- prof. dr Milijana Novović Burić, Ekonomski fakultet i
- prof. dr Rajka Glušica, Filološki fakultet.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5438/3

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1773.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

Razrješava se Milovan Vujović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, zbog prestanka mandata ministra zdravlja.

Broj: 07-5427/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1774.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU ODBRANE

1. Za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, imenuje se mr Veljko Mališić, potpukovnik.

Broj: 07-5460/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1775.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNE SEKRETARKE
U MINISTARSTVU ODBRANE

1. Za državnu sekretarku u Ministarstvu odbrane, imenuje se mr Sandra Bulatović, diplomirani pravnik.

Broj: 07-5460/3

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1776.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Za državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, imenuje se Ivan Vukićević.

Broj: 07-5471/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1777.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E

O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

1. Dejanu Abazoviću, pomoćniku direktora poreske uprave – rukovodiocu Sektora za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema, prestaje mandat, zaključno sa 9. decembrom 2020. godine, na lični zahtjev.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5464/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1778.

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 47/09, 30/12, 3/13, 26/13, 39/15, 19/17, 33/18, 39/18 i 62/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNICE GENERALNOG SEKRETARA VLADE
CRNE GORE

1. Zorki Kordić, pomoćnici generalnog sekretara Vlade Crne Gore - rukovoditeljki Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike, prestaje mandat, zaključno sa 6. decembrom 2020. godine, na lični zahtjev.

Broj: 07-5394/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1779.

Na osnovu člana 15 stav 2 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU SAVJETNICE PREDsjedNIKA VLADE CRNE GORE

1. Za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore – rukovoditeljku Službe za odnose s javnošću, menuje se Andrijana Đordan, dr filoloških nauka.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5484/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1780.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Razrješava se Elmir Kurtagić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, zbog prestanka mandata ministra rada i socijalnog staranja.

Broj: 07-5498/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1781.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA U
MINISTARSTVU FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Za državnog sekretara u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, imenuje se Janko Odović, diplomirani pravnik.

Broj: 07-5497/2

Podgorica, 10. decembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1782.

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, u tekstu Odluke o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine kreditne institucije u sanaciji nakon prenosa dijela prava, imovine i obaveza ili nakon primjene instrumenta interne sanacije ("Službeni list CG", broj 122/2020 od 17.12.2020.) uočena je greška, pa se daje

ISPRAVKA

**ODLUKE O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE
KREDITNE INSTITUCIJE U SANACIJI NAKON PRENOSA DIJELA PRAVA,
IMOVINE I OBAVEZA ILI NAKON PRIMJENE INSTRUMENTA INTERNE
SANACIJE**

U članu 8 Odluke o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine kreditne institucije u sanaciji nakon prenosa dijela prava, imovine i obaveza ili nakon primjene instrumenta interne sanacije, umjesto riječi: "Zakona o kreditnim institucijama", treba da stoje riječi: "Zakona o sanaciji kreditnih institucija".

Iz Centralne banke Crne Gore

1783.

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, u tekstu Odluke o uslovima koje treba da ispunjava nezavisni procjenjivač imovine i obaveza kreditne institucije u sanaciji ("Službeni list CG", broj 122/2020 od 17.12.2020.) uočena je greška, pa se daje

ISPRAVKA
ODLUKE O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA NEZAVISNI
PROCJENJIVAČ IMOVINE I OBAVEZA KREDITNE INSTITUCIJE U SANACIJI

U članu 7 Odluke o uslovima koje treba da ispunjava nezavisni procjenjivač imovine i obaveza kreditne institucije u sanaciji, umjesto riječi: "Zakona o kreditnim institucijama", treba da stoje riječi: "Zakona o sanaciji kreditnih institucija".

Iz Centralne banke Crne Gore

1784.

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, u tekstu Odluke o bližem uređivanju ugovornog priznavanja ovlašćenja za smanjenje i konverziju obaveza kreditne institucije uređenih pravom treće zemlje ("Službeni list CG", broj 122/2020 od 17.12.2020.) uočena je greška, pa se daje

ISPRAVKA
ODLUKE O BLIŽEM UREĐIVANJU UGOVORNOG PRIZNAVANJA
OVLAŠĆENJA ZA SMANJENJE I KONVERZIJU OBAVEZA KREDITNE
INSTITUCIJE UREĐENIH PRAVOM TREĆE ZEMLJE

U članu 5 Odluke o bližem uređivanju ugovornog priznavanja ovlašćenja za smanjenje i konverziju obaveza kreditne institucije uređenih pravom treće zemlje, umjesto riječi: "Zakona o kreditnim institucijama", treba da stoje riječi: "Zakona o sanaciji kreditnih institucija".

Iz Centralne banke Crne Gore